

**SETSWANA PUO YA GAE: MOPHATO 10: THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA YA ITSHETLELO: 2021– KGWEDITHARO 1**

KGWEDITHARO 1 (malatsi a le 45)	Beke 1 27-29 Firikgong (malatsi a le 3)	Beke 2 1-5 Tlhakole (malatsi a le 5)	Beke 3 8-12 Tlhakole (malatsi a le 5)	Beke 4 15-19 Tlhakole (malatsi a le 5)	Beke 5 22-26 Tlhakole (malatsi a le 5)	Beke 6 1-5 Mopitlwe (malatsi a le 5)	Beke 7 8-12 Mopitlwe (malatsi a le 5)	Beke 8 15-19 Mopitlwe (malatsi a le 5)	Beke 9 23-26 Mopitlwe (malatsi a le 4)	Beke 10 29-31 Mopitlwe (malatsi a le 3)
<b>PPKT</b>										
<p><b>Dikgono:</b> Go Reetsa le Go Bua</p> <p>Go Buisa le Go Lebelela</p> <p>Go kwala le Go tlhagisa</p> <p>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (Di tsenyeditswe mo dikgonong)</p>	<p>Kitsiso ya barutwana mo phaposin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Diponagalo le melawana</li> <li>●Go dira paakanyetsotiro, go battlisa, go rulaganya, le go ikatisa le go tlhagisa</li> </ul> <p>Nako: Ura e le nngwe</p> <p><b>BEKE YA NTLHA:</b> Teko ya motheo Tekanyetso ya Teko ya motheo ka balekane Puisano ka teko ya motheo</p> <p>Kitsiso ya mefutakwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Diponagalokgolo tsa ditlhangwa le dikarolo tsa buka go akaretsa mefutakwalo ya dikwalo</li> <li>●Thuto ya dikwalo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Padi/Ditlhangwa tsa setso</li> <li>• Terama</li> <li>• Poko</li> </ul> </li> </ul> <p>Nako: Diura di le tharo</p> <p>Dipuisano ka diponagalo tsa ditlhangwa tsa tirisano. Dipuisano ka diponagalo tsa mefuta ya ditlhamo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kanelo</li> <li>• Tlhaloso</li> <li>• Ngangisano</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo:</b></p> <p><b>Dikgato tsa go kwala</b> Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p><b>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Rejisetara, setaele le segalo</li> <li>● Tlhopho ya mafoko</li> <li>● Go aga polelo</li> <li>● Go kwala temana</li> <li>● Matshwao a puiso le mopeleto</li> </ul> <p><b>Popego le diponagalo tsa setlhangwa se se tlhophilweng</b> Nako: Diura di le tharo</p>	<p>Go reeletsa go tlhloganya (e a sedimosa, e a atlhola, e a kgatlhisa le go tlhaeletsana le ba bangwe)</p> <p>Nako : Ura e le nngwe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Go buisetsa go tlhloganya: Ditogamaano tsa go dirisa ditlhangwa tse di kwadilweng: Leba 3.2 (PPKT)</li> <li>●Thuto ya dikwalo Nako: Diura di le nne</li> </ul> <p><b>Setlhangwa sa tirisano</b></p> <p>Lekwalo la botsalano, la semmuso (kopo/ ngongorego/ phatlhatiro/ kgwebo)/ makwalo a semmuso le a e seng a semmuso go ya go ba kgatiso/ lekwaloikitsiso le lekwalophegetso (lekwalokopo)/ tsa botshelo jwa moswi/ lenanetema le metsotso ya kopano/athikele ya lekwalodikgang/athikele ya makasine/ puo/ mmuisano/potsotherisano/imeili (lekwalo la maranyane).</p> <p><b>Totisa mogopolo mo:</b></p> <p><b>Dikgato tsa go kwala</b> Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p><b>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Rejisetara, setaele le lentswe</li> <li>●Tlhopho ya mafoko</li> <li>●Go aga polelo</li> <li>●Go kwala temana</li> <li>●Matshwao a puiso le mopeleto</li> </ul> <p><b>Popego le diponagalo tsa setlhangwa se se tlhophilweng</b> Nako: Diura di le nne</p>	<p>Puo e e sa ipaakanyediwang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Diponagalo le melawana (malepa a puo ya mo phatlhalatseng, popego le dikgato tsa ipaakanyo)</li> <li>●Go dira paakanyetsotiro, go battlisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa</li> </ul> <p>Nako: Ura e le nngwe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go buisetsa go tlhloganyo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kago ya tlhotlofoko le tiriso ya puo</li> <li>• Popego ya dipolelo</li> </ul> </li> <li>• Thuto ya dikwalo Nako: Diura di le 4</li> </ul> <p><b>Setlhangwa sa tirisano</b></p> <p>Lekwalo la botsalano, la semmuso (kopo/ ngongorego/ phatlhatiro/ kgwebo)/ makwalo a semmuso le a e seng a semmuso go ya go ba kgatiso/ lekwaloikitsiso le lekwalophegetso (lekwalokopo)/ tsa botshelo jwa moswi/ lenanetema le metsotso ya kopano/athikele ya lekwalodikgang/athikele ya makasine/ puo/ mmuisano/potsotherisano/imeili (lekwalo la maranyane).</p> <p><b>Totisa mogopolo mo:</b></p> <p><b>Dikgato tsa go kwala</b> Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p><b>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Rejisetara, setaele le lentswe</li> <li>●Tlhopho ya mafoko</li> <li>●Go aga polelo</li> <li>●Go kwala temana</li> <li>●Matshwao a puiso le mopeleto</li> </ul> <p><b>Popego le diponagalo tsa setlhangwa se se tlhophilweng</b> Nako: Diura di le nne</p>	<p>Puo e e sa ipaakanyediwang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diponagalo le melawana (malepa a puo ya mo phatlhalatseng, popego le dikgato tsa ipaakanyo)</li> <li>• Go dira paakanyetsotiro, go battlisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa</li> <li>• Nako: Ura e le nngwe</li> <li>• Go kwala tshobokanyo</li> <li>• Thuto ya dikwalo Nako: Diura di le nne</li> </ul> <p><b>Tlhamo:</b> 1 x Kanelo/ tlhaloso/ ngangisano</p> <p><b>Totisa mogopolo mo:</b></p> <p><b>Dikgato tsa go kwala:</b> Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p><b>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejisetara, setaele le lentswe</li> <li>• Tlhopho ya mafoko</li> <li>• Go aga polelo</li> <li>• Go kwala temana</li> <li>• Matshwao a puiso le mopeleto</li> </ul> <p><b>Popego le diponagalo tsa setlhangwa se se tlhophilweng</b> Nako: Diura di le nne</p>	<p>Tsereganyo</p> <p>Puo e e ipaakanyediwang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Diponagalo le melwana</li> <li>●Go dira paakanyetsotiro, go battlisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa</li> <li>●Nako: Ura e le nngwe</li> </ul> <p><b>Poeletso ya Teko 1: Puo mo Tirisong</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thuto ya Dikwalo Poeletso <ul style="list-style-type: none"> <li>• Padi/ Ditlhangwa tsa setso</li> <li>• Terama</li> <li>• Poko</li> </ul> </li> </ul> <p>Tiro e e ithutilweng mo Kgweditharo 1 Nako: Diura di le tharo</p> <p><b>Tlhamo:</b> 1 x Kanelo/ Tlhaloso/ ngangisano</p> <p><b>Totisa mogopolo mo:</b></p> <p><b>Dikgato tsa go kwala:</b> Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p><b>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Rejisetara, setaele le lentswe</li> <li>●Tlhopho ya mafoko</li> <li>●Go aga polelo</li> <li>●Go kwala temana</li> <li>●Matshwao a puiso le mopeleto</li> </ul> <p><b>Popego le diponagalo tsa setlhangwa se se tlhophilweng</b> Nako: Diura di le nne</p>					
<b>Kitso e e tlhokegang kwa tshimologong</b>	<p>Dikgono tsa go reetsa/ go bua</p> <p>Dikgato tsa go kwala</p> <p>Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhangwa tsa tirisano</p> <p>Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa mefuta ya ditlhamo, go kwala temana</p>	<p>Dikgono tsa go reetsa/ go bua</p> <p>Dikgato tsa go kwala</p> <p>Dikgono tsa go kwa tlhamo, popego le diponagalo tsa ditlhangwa tsa tirisano</p>	<p>Dikgato tsa go kwala</p> <p>Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhangwa tsa tirisano</p>	<p>Diponagalo le melawana ya ditlhangwa tsa molomo</p> <p>Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go kwala tshobokanyo</p> <p>Dikgono tsa go kwa la, popego le diponagalo tsa mefuta ya ditlhamo, go kwala temana</p>	<p>Diponagalo le melawana Features and ya ditlhangwa tsa molomo</p> <p>Dikgono tsa go kwala tshobokanyo</p> <p>Dikgato tsa go kwala</p> <p>Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhangwa tsa tirisano</p>					

KGWEDITHARO 1 (malatsi a le 45)	Beke 1 27-29 Firikgong (malatsi a le 3)	Beke 2 1-5 Tlhakole (malatsi a le 5)	Beke 3 8-12 Tlhakole (malatsi a le 5)	Beke 4 15-19 Tlhakole (malatsi a le 5)	Beke 5 22-26 Tlhakole (malatsi a le 5)	Beke6 1-5 Mopitlwe (malatsi a le 5)	Beke 7 8-12 Mopitlwe (malatsi a le 5)	Beke 8 15-19 Mopitlwe (malatsi a le 5)	Beke 9 23-26 Mopitlwe (malatsi a le 4)	Beke 10 29-31 Mopitlwe (malatsi a le 3)
Metswedi (nile le bukakgakololo) go nonotsha go ithuta	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tirisano ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhagwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tirisano ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhagwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tirisano ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhagwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlathobo tsa dingwaga tse di fetileng	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tirisano ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhagwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlathobo tsa dingwaga tse di fetileng	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tirisano ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhagwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tirisano ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhagwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tirisano ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhagwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tirisano ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhagwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tirisano ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhagwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tirisano ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhagwa tsa Boitlhamedi le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlathobo tsa dingwaga tse di fetileng (Puo mo Tirisong)
Tlathobo	Tlathobo e e sa tlhomamang:	Ditirwana tsa pele tsa matseno a dikwalo Totisa mogopolo mo: Dikgatong tsa go kwala ditlhagwa tsa tirisano. Tekanyetso ya motheo	Ditirwana tsa pele tsa matseno a dikwalo Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala ditlhagwa tsa tirisano.	Ditirwana tsa theetso, sekao: tiragatso ya seyalemowa Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala ditlhagwa tsa tirisano.	Totisa mogopolo mo: Ditirwana tsa go kwala tshobokanyo/ ditlhagwapono Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala ditlhamo.	Paakanyo ya Teko 1: Puo mo Tirisong				
	'SBA' Tlathobo e e tlhomameng		Tiro 1: Tiro ya molomo: (Maduo: 15) Tekatthaloganyo ya theetso	Tiro 2: Go kwala: (Maduo: 25) Setlhagwa sa tirisano	Tiro 3: Tiro ya molomo: (Maduo: 15) Puo e e sa ipakanyediwang	Tiro 4: Teko 1: (Maduo 35) Puo mo tirisong: Tekatthaloganyo Tshobokanyo Dipopego tsa puo le melawana ya tirisano				

**SETSWANA PUO YA GAE: MOPHATO 10: THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA YA ITSHETLELO: 2021 – KGWEDITHARO 2**

KGWEDITHARO 2 (malatsi a le 51)	Beke 1: 13-16 Moranang (malatsi a le 4)	Beke 2: 19-23 Moranang (malatsi a le 5)	Beke 3: 28-30 Moranang (malatsi a le 3)	Beke 4: 03-07 Motsheganong (malatsi a le 5)	Beke 5: 10-14 Motsheganong (malatsi a le 5)	Beke 6: 17-21 Motsheganong (malatsi a le 5)	Beke 7: 24-28 Motsheganong (malatsi a le 5)	Beke 8: 31 Motsheganong-4 Seetebosigo (malatsi a le 5)	Beke 9: 07-11 Seetebosigo (malatsi a le 5)	Beke 10: 14-18 Seetebosigo (malatsi a le 4)	Week 11: 21-25 Seetebosigo (malatsi a le 5)
<b>CAPS</b>											
<p><b>Dikgono:</b> Go Reetsa le Go Bua</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diponagalo le melawana ya ditlhangwa tsa molomo (Malepa a go bua mo phatlhalatseng, popego le tsela ya go ipaakanyetsa setlhangwa se se tlhophilweng)</li> <li>Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa.</li> </ul> <p>Nako: Ura e le nngwe</p> <p><b>Go Buisa le Go Lebelela</b></p> <p>Teko ya motheo e e sa tlhomamang ya tiro ya Kgweditharo 1</p> <p>Tekanyetso ya Teko ya motheo ka balekane</p> <p>Dipuisano ka teko ya motheo</p> <p>Poeletso ya dikgono le diteng tsa Kgweditharo 1</p> <p>Poeletso ya poko/ tlhamo ya dikwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Padi/ Ditlhangwa tsa setso</li> <li>Terama</li> <li>Poko</li> </ul> <p>Nako: Ura le halofo (1½)</p> <p><b>Go kwala le Go tlhagisa</b></p> <p>Dipuisano ka diponagalo tsa ditlhangwa tsa tirisano tse di ithutilweng mo Kgweditharong e e fetileng.</p> <p>Dipuisano ka diponagalo tsa mefuta ya ditlhamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kanelo</li> <li>Tlhaloso</li> <li>Ngangisano</li> </ul> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala: Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p><b>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (Di tsenyeditswe mo dikgonong)</b></p> <p>Popego le diponagalo tsa setlhangwa se se tlhophilweng</p> <p>Nako: Ura le halofo (1½)</p>	<p><b>Puisetsogodimo e e sa ipaakanyediwang/ Puo e e ipaakanyeditsweng:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diponagalo le melawana</li> <li>Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa</li> </ul> <p>Nako : Ura e le nngwe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go kwala tshobokanyo</li> <li><b>Thuto ya dikwalo</b></li> </ul> <p>Nako: Diura di le tharo</p> <p><b>Tlhamo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kanelo</li> <li>Tlhaloso</li> <li>Ngangisano</li> </ul> <p><b>Totisa mogopolo mo:</b> Dikgato tsa go kwala: Go dira Ipaakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p><b>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejisetara, setaele le segalo</li> <li>Tlhopho ya mafoko</li> <li>Go aga polelo</li> <li>Go kwala temana</li> <li>Matshwao a puiso le mopeleto</li> </ul> <p><b>Popego le diponagalo tsa setlhangwa se se tlhophilweng</b></p> <p>Nako: Diura di le tharo</p>	<p><b>Puisetsogodimo e e sa ipaakanyediwang/ Puo e e ipaakanyeditsweng:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diponagalo le melawana</li> <li>Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa</li> </ul> <p>Nako : Ura e le nngwe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thanolo ya ditlhangwa tse di bonwang: sekao, phasalatso, papatso, khathunu, ditshwantsho</li> <li><b>Thuto ya dikwalo</b></li> </ul> <p><b>Leboko le le sa tlhaolwang</b></p> <p>Nako: Diura di le nne</p> <p><b>Setlhangwa sa tirisano</b></p> <p>Lekwalo la botsalano, la semmuso (kopo/ ngongorego/ phatlhatiro/ kgwebo)/ makwalo a semmuso go ya go ba kgatiso/ lekwaloikitsiso le lekwalophegetso (lekwalokopo)/ tsa botshelo jwa moswi/ lenanetema le metsotso ya kopano/athikele ya lekwalodikgang/athikele ya makasine/ puo/ mmuisano/potsottherisano/imeili (lekwalo la maranyane).</p> <p><b>Totisa mogopolo mo:</b> Dikgato tsa go kwala: Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p><b>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejisetara, setaele le segalo</li> <li>Tlhopho ya mafoko</li> <li>Go aga polelo</li> <li>Go kwala temana</li> <li>Matshwao a puiso le mopeleto</li> </ul> <p><b>Popego le diponagalo tsa setlhangwa se se tlhophilweng</b></p> <p>Nako: Diura di le nne</p>	<p><b>Dipuisano/ motlotlo o o sa tlhomamang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diponagalo le melawana</li> <li>Go diragatsa melawana</li> </ul> <p>Nako: Ura e le nngwe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go buisetsa go tlhaloganya</li> <li>Thanolo ya ditlhangwa tse di bonwang: sekao, phasalatso, papatso, khathunu, ditshwantsho</li> <li><b>Thuto ya dikwalo</b></li> </ul> <p>Leboko le le tlhaotsweng</p> <p>Nako: Diura di le nne</p> <p><b>Setlhangwa sa tirisano</b></p> <p>Lekwalo la botsalano, la semmuso (kopo/ ngongorego/ phatlhatiro/ kgwebo)/ makwalo a semmuso go ya go ba kgatiso/ lekwaloikitsiso le lekwalophegetso (lekwalokopo)/ tsa botshelo jwa moswi/ lenanetema le metsotso ya kopano/athikele lekwalodikgang/athikele ya makasine/ puo/ mmuisano/potsottherisano/imeili (lekwalo la maranyane).</p> <p><b>Totisa mogopolo mo:</b> Dikgato tsa go kwala: Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p><b>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejisetara, setaele le lentswe</li> <li>Tlhopho ya mafoko</li> <li>Go aga polelo</li> <li>Go kwala temana</li> <li>Matshwao a puiso le mopeleto</li> </ul> <p><b>Popego le diponagalo tsa setlhangwa se se tlhophilweng</b></p> <p>Nako: Diura di le nne</p>	<p><b>Dipuisano/ motlotlo o o sa tlhomamang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diponagalo le melawana</li> <li>Go diragatsa melawana</li> </ul> <p>Nako: Ura e le nngwe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go buisetsa go tlhaloganya</li> <li>Thanolo ya ditlhangwa tse di bonwang: sekao, phasalatso, papatso, khathunu, ditshwantsho</li> <li><b>Thuto ya dikwalo</b></li> </ul> <p>Leboko le le tlhaotsweng: Tlhamo ya leboko</p> <p>Nako: Diura di le nne</p> <p><b>Setlhangwa sa tirisano</b></p> <p>Lekwalo la botsalano, la semmuso (kopo/ ngongorego/ phatlhatiro/ kgwebo)/ makwalo a semmuso go ya go ba kgatiso/ lekwaloikitsiso le lekwalophegetso (lekwalokopo)/ tsa botshelo jwa moswi/ lenanetema le metsotso ya kopano/athikele lekwalodikgang/athikele ya makasine/ puo/ mmuisano/potsottherisano/imeili (lekwalo la maranyane).</p> <p><b>Totisa mogopolo mo:</b> Dikgato tsa go kwala: Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p><b>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejisetara, setaele le lentswe</li> <li>Tlhopho ya mafoko</li> <li>Go aga polelo</li> <li>Go kwala temana</li> <li>Matshwao a puiso le mopeleto</li> </ul> <p><b>Popego le diponagalo tsa setlhangwa se se tlhophilweng</b></p> <p>Nako: Diura di le nne</p>	<p><b>Tsereganyo Puo e e ipaakanyeditsweng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diponagalo le melawana</li> <li>Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tlhagisa</li> </ul> <p>Nako: Ura e le nngwe</p> <p><b>Poeletso ya Teko 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Thuto ya Dilwalo</b></li> </ul> <p><b>Poeletso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Padi. Ditlhangwa tsa setso</li> <li>Terama</li> <li>Poko</li> </ul> <p>Tiro e e ithutilweng mo Kgweditharo 2</p> <p>Nako: Diura di le tharo</p> <p>Mefuta ya ditlhamo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kanelo</li> <li>Tlhaloso</li> <li>Ngangisano</li> </ul> <p>Ditlhangwa tsa tirisano tse di ithutilweng</p> <p><b>Totisa mogopolo mo:</b> Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p><b>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejisetara, setaele le lentswe</li> <li>Tlhopho ya mafoko</li> <li>Go aga polelo</li> <li>Go kwala temana</li> <li>Matshwao a puiso le mopeleto</li> </ul> <p><b>Popego le diponagalo tsa setlhangwa se se tlhophilweng</b></p> <p>Nako: Diura di le nne</p>						
<b>Kitso e e tshohegang kwa tshimologong</b>	Dikgono tsa go reetsa/ go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhangwa tsa tirisano le ditlhamo	Dikgono tsa go reetsa/ go bua Go kwala tshobokanyo	Dikgono tsa go reetsa/ go bua Diponagalo le melawana ya ditlhangwa tsa molomo Dikgato tsa go kwala	Dikgono tsa go reetsa/ go bua Diponagalo tsa ditlhangwaponno Dikgato tsa go kwala	Dikgono tsa go reetsa/ go bua Diponagalo tsa ditlhangwaponno Dikgato tsa go kwala	Dikgono tsa go reetsa/ go bua Diponagalo tsa ditlhangwaponno Dikgato tsa go kwala	Dikgono tsa go reetsa/ go bua Diponagalo tsa ditlhangwaponno Dikgato tsa go kwala	Dikgono tsa go reetsa/ go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhangwa tsa tirisano	Dikgono tsa go reetsa Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhangwa tsa tirisano		

KWEDITHARO 2 (malatsi a le 51)		Beke 1: 13-16 Moranang (malatsi a le 4)	Beke 2: 19-23 Moranang (malatsi a le 5)	Beke 3: 28-30 Moranang (malatsi a le 3)	Beke 4: 03-07 Motsheganong (malatsi a le 5)	Beke 5: 10-14 Motsheganong (malatsi a le 5)	Beke 6: 17-21 Motsheganong (malatsi a le 5)	Beke 7: 24-28 Motsheganong (malatsi a le 5)	Beke 8: 31 Motsheganong-4 Seetebosigo (malatsi a le 5)	Beke 9: 07-11 Seetebosigo (malatsi a le 5)	Beke 10: 14-18 Seetebosigo (malatsi a le 4)	Week 11: 21-25 Seetebosigo (malatsi a le 5)
			Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhangwa tsa mefuta ya ditlhamo, go kwala temana.	Dikgono tsa go kwa tlhamo, popego le diponagalo tsa ditlhangwa tsa tirisano	Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhangwa tsa tirisano							
	<b>Metswedi (ntle le bukakgakololo) go nonotsha go ithuta</b>	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhangwa tsa Boithamede le tsa tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhangwa tsa Boithamede le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlathobho tsa dingwaga tse di fetileng Pampiri 1: Tirwana ya tshobokanyo	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhangwa tsa Boithamede le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlathobho tsa dingwaga tse di fetileng Pampiri ya 2 /1	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhangwa tsa Boithamede le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlathobho tsa dingwaga tse di fetileng Pampiri ya 2 /1	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhangwa tsa Boithamede le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlathobho tsa dingwaga tse di fetileng Pampiri ya 1: Tirwana ya ditlhangwaponno	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhangwa tsa Boithamede le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlathobho tsa dingwaga tse di fetileng Pampiri ya 1: Tirwana ya tshobokanyoy					
		Tirwana ya dikwalo Ditirwana tsa pele ga puiso tsa dikwalo tse di ithutilweng mo Kgweditharong 1 Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala ditlhangwa tsa tirisano	Ditirwana tsa pele tsa matseno a dikwalo Dikgato tsa go kwala ditiro tsa ditlhamo Tirwana ya go kwala tlhamoditlhamo tirwana ya Dikwalo	Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala ditlhangwa tsa tirisano. Tirwana ya ditlhangwaponno/ leboko le le sa tlhaolwang	Dikgato tsa go kwala ditlhangwa tsa tirisano. Tirwana ya ditlhangwaponno/ leboko le le sa tlhaolwang	Dikgato tsa go kwala ditiro tsa ditlhangwa tsa tirisano. Tirwana ya ditlhangwaponno/ Tlhamo ya leboko	Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala ditlhangwa tsa tirisano. Tirwana ya ditlhangwaponno/ leboko le le sa tlhaolwang					
Tlathobho	'SBA' Tlathobho e e tlhomameng		<b>Tiro 5</b> Go kwala Tlhamo: (50) Kanelo/Tlhaloso/ngagisano	<b>Tiro 6</b> Tiro ya molomo (10) Puisetsogodimo e e sa ipaakanyediwang/ Puo e e ipaakanyeditsweng							<b>Tiro 7</b> Teko 2: (35) Dikwalo: Maboko: Leboko le lengwe le le tlhaotsweng – tlhamo ya leboko (10) Leboko le lengwe le le sa tlhaolwang (10) Padi/Ditlhangwa tsa Setso/Terama Dipotsotse tse dikhutshwane (15)	





KGWEDITHARO 3 (malatsi a le 52)		Beke 1: 13-16 Phukwi (malatsi a le 4)	Beke 2: 19-23 Phukwi (malatsi a le 5)	Beke 3: 26-30 Phukwi (malatsi a le 5)	Beke 4: 02–06 Phatwe (malatsi a le 5)	Beke 5: 10-13 Phatwe (malatsi a le 4)	Beke 6: 16-20 Phatwe (malatsi a le 5)	Beke 7: 23-27 Phatwe (malatsi a le 5)	Beke 8: 30 Aug–03 Lwetse (malatsi a le 5)	Beke 9 6-10 Lwetse (malatsi a le 5)	Beke 10 13-17 Lwetse (malatsi a le 5)	Beke 11 20-23 Lwetse (malatsi a le 4)
Metswedi (ntle le bukagkololo) go nonotsha go ithuta		Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhangwa tsa Boithamede le tsa tirisano	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhangwa tsa Boithamede le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlathobo tsa dingwaga tse di fetileng. Pampiri 1: Tirwana ya Tshobokanyo	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhangwa tsa Boithamede le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlathobo tsa dingwaga tse di fetileng Pampiri 2/Pampiri 1	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhangwa tsa Boithamede le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlathobo tsa dingwaga tse di fetileng Pampiri 2/Pampiri 1	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhangwa tsa Boithamede le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlathobo tsa dingwaga tse di fetileng Pampiri 1: Tirwana ya ditlhangwaponno	Metswedi ya tlaleletso ya go ithuta Bukana ya dipoeletso ya barutwana ba ba boeletsang Mophato wa 12 Kaedi ya go ithuta ka bowena: Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Kaedi ya go ithuta le go kwala ditlhangwa tsa Boithamede le tsa tirisano Dipampiri tsa ditlathobo tsa dingwaga tse di fetileng (Pampiri ya 1)					
Tlathobo	Tlathobo e e sa tlhomamang: Tsereganyo	Tirwana ya dikwalo Ditirwana tsa pele ga puiso tsa dikwalo tse di ithutleng mo Kgweditharong ya 3. Totisa mogopolo mo: Dikgatong tsa go kwala ditlhangwa tsa tirisano/ tlhamo	Tirwana ya dikwalo Dikgato tsa go kwala ditiro tsa ditlhamo. Tirwana ya Tshobokanyo	Dikgato tsa go kwala ditiro tsa ditlhangwa tsa tirisano Tirwana: Ditlhangwaponno/ Leboko le le sa tlaolwang	Dikgato tsa go kwala tlhamo Tirwana: Ditlhangwaponno/ Leboko le le sa tlaolwang.	Dikgato tsa go kwala ditiro tsa ditlhangwa tsa tirisano Tirwana: Ditlhangwaponno/ Tlhamo ya leboko	Dikgato tsa go kwala ditiro tsa ditlhamo Ditirwana tsa Puo mo Tirisong go dirisiwa dipampiri tsa ditlathobo tse di fetileng (Pampiri ya 1)					
	'SBA' Tlathobo e e tlhomameng			Tiro 8 Dikwalo: (Maduo: 35) Asaenemente /Porojeke		Tiro 9 Tiro ya molomo: (Maduo: 10) Puo e e ipaakanyeditsweng						

**SETSWANA PUO YA GAE: MOPHATO 10: THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA YA ITSHETLELO: 2021 – KGWEDITHARO 4**

KGWEDITHARO 4: Malatsi a le 47	Beke 1: 05-08 Diphilane (malatsi a le 4)	Beke 2: 11-15 Diphilane (malatsi a le 5)	Beke 3: 18-22 Diphilane (malatsi a le 5)	Beke 4: 25-29 Diphilane (malatsi a le 5)	Beke 5: 1-5 Ngwanaitseele (malatsi a le 5)	Week 6: 8-12 Ngwanaitseele (malatsi a le 5)	Beke 7 15-19 Ngwanaitseele (malatsi a le 5)	Beke 8 22-26 Ngwanaitseele (malatsi a le 5)	Beke 9 29 Ngwanaitseele – 3 Sedimonthole	Beke 10 6- 8 Sedimonthole (3)
<b>PPKT</b>										
<p><b>Dikgono:</b> Go Reetsa le Go Bua</p> <p><b>Go Buisa le Go Lebelela</b></p> <p><b>Go kwala le Go tthagisa</b></p> <p><b>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (Di tsenyeleditswe mo dikgonong)</b></p>	<p>Go itsise sebui / go neela puo ya ditebogo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diponagalo le melawana</li> <li>Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tthagisa Nako: Ura e le nngwe</li> </ul> <p><b>Go buisetsa go tthaloganya:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditogamaano tsa go dirisa ditlhangwa tse di kwadilweng: Leba 3.2 (PPKT)</li> <li><b>Thuto ya dikwalo</b> Nako: Diura di le tharo</li> </ul> <p><b>1 x Tlhamo: Kanelo / thaloso / ngangisano</b></p> <p><b>Totisa mogopolo mo:</b></p> <p><b>Dikgato tsa go kwala</b> Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tthagisa</p> <p><b>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejisetara, setaele le lentswe</li> <li>Tlhopho ya mafoko</li> <li>Go aga polelo</li> <li>Go kwala temana</li> <li>Matshwao a puiso le mopeleto</li> </ul> <p><b>Dipopego le diponagalo tsa setlhangwa se se tlhophilweng</b></p> <p>Nako: Diura di le tharo</p>	<p><b>Dingangisano/Dipuisano tsa lekoko:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diponagalo le melawana</li> <li>Go diragatsa melawana Nako: Ura e le nngwe</li> </ul> <p><b>Go buisetsa go tthaloganya:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thanolo ya ditlhangwa tsa pono</li> <li><b>Thuto ya dikwalo</b> Nako: Diura di le nne</li> </ul> <p><b>Setlhangwa sa tirisano</b></p> <p>Lekwalo la botsalano, la semmuso (kopo/ ngongorego/ phatlhatiro/ kgwebo)/ makwalo a semmuso le a e seng a semmuso go ya go ba kgatiso/ lekwaloikitsiso le lekwalophelegetso (lekwelokopo)/ tsa botshelo jwa moswi/ lenanetema le metsotso ya kopano/athikele ya lekwalodikgang/athikele ya makasine/ puo/ mmuisano/ potsottherisano/ imeili (lekwalo la maranyane).</p> <p><b>Totisa mogopolo mo:</b></p> <p><b>Dikgato tsa go kwala</b> Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tthagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejisetara, setaele le lentswe</li> <li>Tlhopho ya mafoko</li> <li>Go aga polelo</li> <li>Go kwala temana</li> <li>Matshwao a puiso le mopeleto</li> </ul> <p><b>Dipopego le diponagalo tsa setlhangwa se se tlhophilweng</b></p> <p>Nako: Diura di le nne</p>	<p><b>Baakanyetsa ditlhatlhubo</b> Poeletso</p> <p><b>Dipuisano tse di sa tlhomamang/ motlotlo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diponagalo le melawana</li> <li>Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tthagisa Nako: Ura e le nngwe</li> </ul> <p><b>Go buisetsa go tthaloganya:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tekatlhaloganyo</li> <li>Tshobokanyo</li> <li>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</li> </ul> <p><b>Thuto ya dikwalo</b> Nako: Diura di le nne</p> <p><b>Setlhangwa sa tirisano</b></p> <p>Lekwalo la botsalano, la semmuso (kopo/ ngongorego/ phatlhatiro/ kgwebo)/ makwalo a semmuso le a e seng a semmuso go ya go ba kgatiso/ lekwaloikitsiso le lekwalophelegetso (lekwelokopo)/ tsa botshelo jwa moswi/ lenanetema le metsotso ya kopano/athikele ya lekwalodikgang/athikele ya makasine/ puo/ mmuisano/potsottherisano/imeili (lekwalo la maranyane).</p> <p><b>Totisa mogopolo mo:</b></p> <p><b>Dikgato tsa go kwala</b> Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tthagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejisetara, setaele le lentswe</li> <li>Tlhopho ya mafoko</li> <li>Go aga polelo</li> <li>Go kwala temana</li> <li>Matshwao a puiso le mopeleto</li> </ul> <p><b>Dipopego le diponagalo tsa setlhangwa se se tlhophilweng</b></p> <p>Nako: Diura di le nne</p>	<p><b>Ipaakanyetso ya ditlhatlhubo</b> Poeletso</p> <p><b>Dipuisano tse di sa tlhomamang/ motlotlo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diponagalo le melawana</li> <li>Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa, go rulaganya, go ikatisa le go tthagisa Nako: Ura e le nngwe</li> </ul> <p><b>Go buisetsa go tthaloganya:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tekatlhaloganyo</li> <li>Tshobokanyo</li> <li><b>Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</b></li> </ul> <p><b>Thuto ya Dikwalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Padil/ Ditlhangwa tsa setso</li> <li>Terama</li> <li>Poko</li> </ul> <p>Nako: Diura di le nne</p> <p><b>Setlhangwa sa tirisano</b></p> <p>Lekwalo la botsalano, la semmuso (kopo/ ngongorego/ phatlhatiro/ kgwebo)/ makwalo a semmuso le a e seng a semmuso go ya go ba kgatiso/ lekwaloikitsiso le lekwalophelegetso (lekwelokopo)/ tsa botshelo jwa moswi/ lenanetema le metsotso ya kopano/athikele ya lekwalodikgang/athikele ya makasine/ puo/ mmuisano/potsottherisano/imeili (lekwalo la maranyane).</p> <p><b>Totisa mogopolo mo:</b></p> <p><b>Dikgato tsa go kwala</b> Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le go tthagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rejisetara, setaele le lentswe</li> <li>Tlhopho ya mafoko</li> <li>Go aga polelo</li> <li>Go kwala temana</li> <li>Matshwao a puiso le mopeleto</li> </ul> <p><b>Dipopego le diponagalo tsa setlhangwa se se tlhophilweng</b></p> <p>Nako: Diura di le nne</p>	<p><b>Dintlhakaelo tsa tlhatlhubo ya bofelo jwa ngwaga</b></p> <p><b>Tiro 10</b> Tlhatlhubo ya bofelo jwa ngwaga (Maduo a le 300)</p> <p><b>Pampiri ya 1 – Puo mo Tirisong: (Maduo a le 70) – Diura di le 2.</b></p> <p><b>Pampiri ya 2 – Dikwalo (Maduo a le 80) – Diura di le 2.5.</b></p> <p><b>Pampiri ya 3 – Go kwala (Maduo a le 100) – Diura di le 3.</b></p> <p><b>Pampiri ya 4 – Tlhatlhubo ya molomo (Maduo a le 50)</b></p> <p><b>*Tiro ya molomo:</b> Barutwana ba tshwanetse go dira tekatlhaloganyo ya theetso e le nngwe (Tiro 1), puo e e sa ipaakanyediwang e le nngwe (Tiro 3), kgotsa nngwe ya tse di latelang: dipuo tse di ipaakanyediwang di le pedi le puo e e sa ipaakanyediwang e le nngwe KGOTSA Puo e le nngwe e e ipaakanyediwang e le nngwe (Tiro 6 le Tiro 9).</p>					
<p><b>Kitso e e tshokegang kwa tshimologong</b></p>	<p>Dikgono tsa go reetsa/ go bua Dikgato tsa go kwala <b>Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa mefuta ya ditlhamo, go kwala temana.</b></p>	<p>Dikgono tsa go reetsa/ go bua Thanolo ya ditlhangwaponno Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, popego le diponagalo tsa ditlhangwa tsa tirisano.</p>	<p>Dikgono tsa go reetsa Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, dipopego le diponagalo tsa ditlhangwa tsa tirisano.</p>	<p>Dikgono tsa go reetsa/ go bua Dikgato tsa go kwala Dikgono tsa go kwala, dipopego le diponagalo tsa ditlhangwa tsa tirisano.</p>						

